

10/6 P.P. 1-6

I 18/11/38

L Muduvhadzi t

s. (158)

A thuriTshikunde
a ianga

22/11/98

Indexed

K44/6

kha tsakha dzothu dza rine vavema,
 ri vbona uri hu ando nyafho
 dza u ofhana k nako hu u ofha
 zwipuka. vha-venda vha ofha thuri na
 phele, vhasutler vha ofha pfene na
 qwitha, vharzulo vha ofha phuka ine
 vhone vhari "Tib. dlosi".

Thuri i ofhiwa
 nge vhatu vha vha na lutendo
 lwauri thuri i a kona u oghena
 kha muthu ya mu lwedza. A fha
 ho riwalwa zwine zwa pfi thuri
 i a zwi ita, na zwine zwa pfi
 pfanelo dzashu

Avali muthu a tshi
 vbona thuri, dzi anza u tsimbila
 nga mulayo wadzo, dzi tsimbila
 dzo beba mitshila, dza tou tehekana
 ya phanda i ya tsodzi, yo salwa
 nga ya mboko murahu, a dzi fhiri
 tshivhalo, dzi nga tou vha thanu,

II

S (158)

K44/6

kana thamu na nthiki, nangwe.
dzi nna, a dzi firi heneho
he ha ambiwa.

khezwiha, zwa u dina
nusi muthu a tshi dzi vhalaha, ha
sokou u thoma thoma u rwa, ha
nga vhalahi dzi padaho tharu,
ngauri a tshi rwa ya u thoma
dziwe dzi a shavla. Hu pfi ane
a tangana nadyo, a dzi hashe mavu,
a kore u vhalaha. Avali a tshi
thoma urwa, a songo docholola he
a rwa, iwe na iwe a i rwe
khatiki, a dzihe dzi do fa. U dzi
hashe nga mavu, ndi u itela uri
dzi si shavhe, ngauri ya hashiwa
nga mavu i a noka, zwiwo u
vhalaha dzi dinani dzi so noka.

Musi a o dzi vhalaha, ha
dzi lati, u a dzi shia a dzi
isa nangani, humo, zwi ne zwa
do itwa zwi do pfala murabu.

s. (158)

Hooyo muskulahi, u do zwi pfa uri
 heneho hure thuri dya vha hone,
 hu a nult nukha, ndi uri hupfi
 thuri dzi a ~~nukha~~ sula, hure
 arali dya valo u sula ene
 muskulahi e tsini, dzi u a phupha
 phupha, a tou nga muthu we a
 nwa halwa, ndi uri we a kambwa
 Arali onoyo o ^{phuphaho} kambwato a songo
 ya nangani, a phuphululwa, u do
 dzula o valo, u swika a tshifa.

Zwine nanga ya ita zwone ngezwi,
 u dzila dzila thuri, a tshia zw
 zwiwumu zwadzo, a tanga ya na
 mishonga, vha mu lisa, musi o
 fhedza, nanga i a mu thavhela.

Arali thuri dya tou sula fhedzi
 a songo dzi shulaha, zwi a fhamba
 fhambana na musi o dzi shulaha.
 A fha ha tou phupha, u tou
 lwala vhumu, hone shulwachi
 ha hone vhu do tou koniwa nga

S.(158)

tianga khulwane, dzine dza vha
na a ndivho khulwane khazwo,
shone vha tou muphuph. lula nga
mishonga yavho fhedzi.

Line la dzula

khavho ngeli, vhani, avali u tshi
via thuri, u songo phula mala
ngauri avali wa a vbona u a
swinga.

Makulwane, ane thuri ya
ofhelwa one, ndi a uri thuri i a
kona u dheniswa kha mutlu nga
vhanwe vathu, eneo a vha furi u
a bula ngauri avali vha aamba
u do pfi ndi muloi, humo eneo ha
nga diokwi, ngauri a vha a ambi.

Ane ra a wana ndi a ku
vha ilafhelu t d kwa mutlu are na
thuri, musi dzo no diha ngouu
ha mutlu. Mutlu are na thuri
u sokou t oma u u aamba
zwi sa fheli, a tou nga u

8. (158)

u khau fha^hada. Hu do vhidzwa
 ranga, yone i da na thangu ya
 thoma u tungula uri a shone
 arali ng nga ngoho dzi dzone
 thuri. Musi o zwi vbona, u a
 dzha musonga, le tou mu
 arakhedza, huro dzone dzi to do
 tou amba nga ula mulwadze.

Hupfi haya ndi maipfi o amba
 e a ambiwa nga thuri dzi kha
 vhaiwe vha lwadze. "Kine le ro
 tou runuwa uri vi se, fhedzi
 he pfi vi shuye nal?" Nanga yone
 uri i bovani, ni mu litshe honyu
 muthu. Huro musu vha tshi dzi
 mu arakhedza, dzi a amba na
 mune wadzo we a dzi ruma.

Nanga yone i dzi vi ibovani ni
 mu litshe honyu muthu. ~~Ata~~ Arali
 nanga yo pfana vha na vhalo
 vha lwallwaho uri a dzi
 vhuvedzedze ha mune wadzo, u

amla nadyo ari ibvani ni ye ha
 mune wamu. Hano dzone, dzi do
 tuwa dya yo dghena kha eve
 mune kana wa hawe. Hu pfi-
 madukani ano a vha tsha dzi
 humisela ha mune wadyo, ngauri
 avali a dzi humisa vha vho tou
 langana, vha vhe vhanghi, vha dghenisa
 nzhi, vha vho ta longana na noma
 yayo, henepho a nanga i nga si
 tsha zwi kona u dzi bvisa.

Dziranga dzine dya zwi dvhesa,
 dya dzi a bvisa dzi mbo di dzi
 vkhulaha, vha dghia zwipida zwa
 mivwe murado vha tanganya na
 mivwe mishonga, vha kona u
 ohuyedzedza ha mune wadyo.

End. s. 158.